مارلين

www.dengekan.com

www.dengekan.com

لە پاش مشتومڕو.. بێنەوبەردە.. لە دوای زەحمەتێکی زۆر هێشتیان (مارلین) لە (گەورە گۆڕستان)ی شاردا بنێژرێ.

(ئەم ژنە گاورەو ئێرەش گۆڕستانی موسڵمانانە).

(بەڵام وەسیەت شکاندن گوناهە.. دواقسەی لەسەرە مەرگدا ئەوەبوو کە لێرە بنێژرێ).

(با نەڵێن کوردان ڕێزی وەسیەتی ژنێکی غەریبەیان نەگرت).

(سەیرە.. بۆ دەبێ ژنێك حەز بەوە بکا لێرە گۆڕ غەریب بێ؟).

(مێردە چۆن دڵی بەڕوەستی دا تەرمەکەی نەباتەوە؟).

(بە چی مرد؟).

(گوایە کتوپڕ دڵی وەستاوە).

(دڵی بوو یان مێشکی؟).

(کەس نازانێ.. هەریەکەو قسەیەك دەکا).

دواکەس (پیتەر)ی مێردی چنگێك خۆڵی خستە سەر گۆڕەکەی، وا بە حەژمەتو داخەوە چنگە خۆڵەکەی هەڵدایە سەر گۆڕی ژنەکەی، کتومت وەك ئەوە وابوو چنگ لە دڵی خۆی گیر بکاو هەڵی دا، هەر بە زمان ئەو دوو سێ گلمتە خۆڵەی لستەوە کە بە ئارەقەی ناو لەپی تەڕ ببوون، لە ژێر ددانەکانیدا وەك بنێشت جووی.. جووی تا تەواو دەنێو زاری ئاو تێدا زاوی دا خوسانەوە، ویستی وەك یادێك، یادێکی تاڵ، یادی کۆچی بێوادەو ناوەختی کۆچی مارلین.. چون تامی ئەو قوڕەی سەر گۆڕەکە لە بن زمانی دا تا ئەبەد بمێنێتەوە.. قووتی دا تا تێکەڵ بە خوێنەکەشی ببێ..

(پیتەر)ی کەیلو ئازیزمردە تکای لە خەڵکەکە کرد کە بۆ

چـەند چـرکەیەك، بـە تـەنیا، لەگـەڵ مـارلین بـەجێی بـێڵن.. دڵیـان نەشـکاند.. دەمـی لـە کێڵـی ژوور سـەری نزیـك خـستەوەو ماچـی کـرد.. بـەدەم ورتەورتـەوە لێـوانی دەبزوانـد وەك ئـەوەی دوا رازو نهێنیی خۆی بۆ بدرکێنێ.. ئەم بە ئومێدی ئـەوەبوو ئـەو مەرگـەی مـارلین تـەنها مۆتەکەیـەك بـێ.. لـە عیـسا پاڕایـەوە مـوعجیزە بنوێنێ.. وەختێ هێز دەداتە بەر ئەژنۆ شکاوو لەرزۆکەکانی.. لەو خەوە ناخۆشە وەئاگا بێ، ئاخر ئەم لە ناخۆشترین خەونیدا قەت نەیدەخواست ژنە هـەرە خۆشەویستەکەی گۆڕ غـەریب بێ، وەلـێ ئەم چی لە وەسیەتی ژنێك بکا کە پتر لە دە ساڵە وای لێکردووە هەر پیاوە عاشقەکەی جاری جاران بێ، چەند قورسە بۆ پیاوێك کە دەگەڕێتەوە سەر خاکی خۆی، لە ژێر خـاکێکی غـەریبو دەنێـو خەڵکێکی نەناسدا دلاوێزترین خۆشەویستی جێ بهێڵێو نەتوانێ بیگۆڕێ. دیسانەوە چنگی لە خۆڵەکە گیر کردو هەستایەوە سـەر پێ، تاوێكو هەڵیدایە سەر گۆڕەکەو پاشماوەکەشی خستەوە نێـو زاری.. بە پێچەوانەی قەولی خاچپەرستان.. ئەم نەیوت: لە خاکەوە بۆ خاك.. لە دڵی خۆیدا دە جار دووبارەی کردەوە:

(**لە خاکەوە بۆ خۆم..!**).

پـاش تاوێـك خامۆشـی خـەمهێنو لـە گڵـکۆ رامـان.. شـەکەتو ماندوو.. کەوتە دوای ئاپوورەی خەڵکەکەو وەك سەرخۆشێك، بەو بـاڵا بـەرزو باریکـەی خۆیـەوە، کـە هـەر دەتـوت لـەتاو کۆسـتی ئەمڕۆکەی باریکتر بووە.. بەلادا دەهاتو دەلـەنگیو لـەتری دەدا.. ساتمەی لە گۆڕو کێلەکان دەکرد.. تاوتاویش ئاوڕی لە دڵی لەوێ جێماوی.. لە رۆحـی لـەوێ نێـژراوی دەدایـەوە.. بـەدەم رێـوەش تـا

چوونەوە بەردەمی ماڵی خانە خەراپ.. هەزار جار لە بەرخۆیەوە وتی: ماڵئاوا.. مارلین.. ماڵئاوا..

کە تاریك داهات ژنانی گۆڕستان بە پەلەو بە هەڵەداوان، یەکە یەکە، هاتنە کن (مارلین)ی تازە میوانو خێرهاتنیان کرد، ئەویش چ بە زەحمەتەوە خۆی کێل کردەوەو تکای لێکردن کە هەرچی زووە هەموو گرێبەندەکانی کفنەکەی بۆ بکەنەوە دەنا دەخنکێ.. پاش شلکردنەوەی گرێیەکانو کردنەوەیان وەدەرکەوت سەرو سیمای شیرینی، کفن پتر داخزاو سینەو مەمانی هێشتا پڕی کەوتنە بەر تریفەی تەزیوو لەرزیوی مانگ، مەرگ ئەوەندە شەرمی لە شۆخیی مارلین کردبوو.. نەیوێرابوو بیشەمزێنێ، بە خەندەیەکی شیرین کە لە مردووان ناوەشێتەوە لێوانی ساردو خوێن تیاسڕبووی قەڵەشتن.. ریزە ددانی سەدەف ئاسای گۆشەیەکی لە گۆڕستان رۆشن کردەوە، بە سەرلەقاندنو لەبزی شەکر بارەوە وەڵامی خێرهاتنی دانەوە.

هەرهەموو هاتنو هەڵقاوهەڵق دەوریان دا، لێی نزیك بوونەوە، ژنەکانی بەردەمی بە ترسو شەرمەوە دەستیان بەسەر ئاکاری وردیلەیدا دەهێنا: لووتی قنجی، تەنکە لێوانی، قژی زەردی، قۆرتی چەناگەی، وردە پەرچەمی داباریو بەسەر ئەبرۆکانی.. لێی رادەمانو بۆنیان پێوە دەکرد.. کە هێشتا شالاوی گەرمی ژین لە هەرهەموو ئازای جەستەی وەك تەنکە تەمێك هەڵدەستا، کە گومانبڕ بوون ئەم خەلقەندەیە ژنە نەك فریشتە.. وازیان هێنا.. وەلێ نەتەکینەوە.

مارلین، وەك چڵە نێرگزێکی جوانو چاو بەخومار، شەونمی

شـەو تـەڕی کردبێ و کەوتبێتـە نێـو بازنەیـەك لـە رەشـە رەیحانـە، دەنێـو ژنەکانـدا روونیـشت. بـە تـرس و شـەرمی لـە دڵ بـارەوە بـە چرپە دەدوان تا پیاوە لەگۆڕ خەوتووەکان وەئاگا نەیەن، نەبا بە رووتـی و نیـوە رووت دەنێـو کفنـی داڕزیـوو هەلاهـەلا و لەبـەر داکەنراودا ئەو کچ و ژنانـە ببینن، بـە سەرسامی و زار داپچڕینەوە لـەو شـەکرە ژنـە، جـوان و جحێڵـە، عـومر ناوەڕاسـتە، چـاو زەردە رادەمان و خەفەتیان بۆ دەخوارد کە بەم جوانییە بوو بە میوانی ناوەختیان.. پرسیار لە دوای پرسیار:

ناوت چییە؟ خەڵکی کوێی؟ بە چی مردی؟ شووت کردووە؟ بۆ وا مات و مەلوولی؟ منالّت جێهێشتووە؟ نەخۆش بووی یان بە دەردی خوا مردی؟ بـۆ نەچوویتەوە مەملەکەتی خۆت؟ چ کارە بووی؟ لە کوێ فێری ئەم کوردییە بووی؟

مـارلین، بـەدەم هەڵـەی شـیرینەوە کـە هـەر لـە خـۆی بـێ، وەك پەرییـەك کـە خـودا خـۆی لێـی تـۆرا بـێ، پـەڕو بـاڵی کردبـێ و لـە بەهەشـت وەدەری نابـێ.. بـە غەزەبـەوە فڕێـی دابێتـە سـەر ئەستێرەیەکی قەڵەباڵغ بە هـەزاران ژن و کچی دڵشکاوو حەسرەت دیدە وەك منالّێك کە تازە بە تازە زمانی بپژێ.. بە رستەی کورت کورت و هەناسەسوار.. بەدەم تاسەو سوکە وەستانی نامەردانەی زمانـەوە.. لێـو بەبارانـە وەلامـی یەکـە بـە یەکـەیانی دایـەوە.. بـە زمانێـك کـە لـە بێوەژنـە مێـرد ئـەنفالکراوەکانی گـەرمیان و کوێـستانەوە فێـری ببـوو.. نـەرم و نیـان.. قـسەی بـۆ دەکـردن.. هێمن و لەسەرخۆو خاتوون.. سەلارو سـەنگین.. ئەوەنـدە خـاتوون کە شەرمی لێبکەن، هەر تاوێك و لێوانیـان کەوتنـە لـەرزە.. کەوتنـە

تەتەڵە.. وەك كۆمەڵێ دەروێش حاڵیان لێ بێ لەسەر یەك نەزم لەنگینەوە.. چ بە دڵو كوڵ كچانی نامرادو ژنانی حەسرەت دیدەی گۆڕستان بە فرمێسكی هەمیشە ئامادە بۆی گریان، هەر خۆیان لە خوایان دەخواست بیكەن بە شینو واوەیلا.. هاتنی مارلین بیانوویەكی رێك رەخساوبوو كەچی خەفەتو قەهرو دەردی هەیانە.. چی ژەهری لە خوێندا مەییوە.. تالاوی رۆژانی عومری بابردوو كە دەنێو دڵو رۆحیاندا ماوەتەوە.. هەرهەمووی بتكێننە نێو فرمێسكەكانیانو تنۆك تنۆك هەڵیڕێژن، راكشانی رۆژانو شەوانی نەبڕاوەی نێو گۆڕەكانیش نەیتوانیبوو پشتی چەماوەیان لەژێر باری خەمو كۆستی گەورەدا راست بكاتەوە، ئەركی زۆرو ناخۆشی زیندەگی بەر لە مەرگ دووقەدی كردبوونەوە.. روونیشتبوون دەست لە ئەژنۆو كەف زەنان، مارلین لەتاو ئەو دادو فیغانە مەرگی خۆی بیر چۆوە.. هەستایەوەو یەكە یەكە ماچی كردن، بە سەری پەنجە رۆندكی سەر رومەتیانی دەسڕییەوە، دەستی بە سەرو پرچی هەموواندا هانی.. دەپاڕایەوە لێیان كە ئیدی با بەس بێ گریەو زاری.. نەخێر.. بێهوودەبوو.. ژیر نەدەبوونەوە.. دەتوت دەیەها ساڵە بەتەمای گریانێكی وا بە كوڵن.. دەست لە ملانێ تكای لێكردن كە ئیدی بەسەو ناكرێ لە یەكەم شەوی هاتنی ئەم بە میوانی ئا بەم شینو شەپۆرە پێشوازیی لێبكەن.. ناكرێ ئەوەندە دڵڕەق بن.. بەو سینگكوتانو قژڕنینەو رووداماڵینە بەندی دڵی بپچڕێنن، كچانو ژنانی هەرگیز خۆشی نەدیدە بێئاگا بوون لە تكاو پاڕانەوەی مارلین، دواجار هەڕەشەی لێكردن كە ئەگەر واز لەم شینو گرینە

نــەهێنن ئــەوە ئــەم دەتــۆرێ‌و بــەو کفنــەی بەرییــەوە دەڕواو گۆڕستانەکەیان بۆ جێ دێڵێ، چەند سەرە ژنێك، پیرو کەنەفت، لە حەیاو شەرمی دڵگیربوونی ئەو میوانە زێدە ئازیزو ناسکەژنە دەم بە هاوارو گرینۆکەکانیان هێور کردەوە، هەر کەسەو بە شەرمەوە لەسەر گۆڕەکەی خۆی بێ هەستو خوست، روونیشت، هیچ کامیان نەیتوانی بەرهەنسکی خۆی رابگرێ، بەرهەنسکێك کە سەر بە ملەوە هەڵبکەنێ، دە – دوانزەیەکیان لە تاسەوە چوون، لەو شەوەدا ئاسمان، دوور لە خەمی ئەوان، ئەستێرەباران بوو.. شەوێکی وا جوان‌و پڕ شەبەنگی رەنگاوڕەنگ شەوی مەستبوون بوو بە عیشق نەك بە مەرگ.. زیکزیکەش وێرانەی گۆڕستانی پڕکردبوو لە دەنگ‌و لە هەرا.. لە دوورەوەش.. لەسەر ئەو گردەوە.. لە هەزار لاوە گڵۆپە زۆرەکانی شار رەونەق‌و پرشنگیان لە ئەستێرەکان دەدزی، مانگیش بە خەندەیەکی خوارەوە بە خەمی خانمانی گۆڕستان دەخەنییەوە، مارلین‌و ژنانی تر بە قەهرەوە چاویان لە چراخانی بە پرشەو ورشەی کۆشکە بەرزەکان بڕی.. قەهری ژنانی تەنیاو سەرمابردەڵە کە حەز بە دەوری ئاگردانێکی گەرمی نێو ماڵێکی پڕ لە منداڵی هاروهاج بکەن.. رادەمان.. رادەمان لە تیشکی زەردو لەرزیوی سەدەها فانۆسی ماڵە پەڕپووتەکانی نزیك گۆڕستان.. ئەوەندە نزیك کە ئاخ‌و هەناسەو عەزابی گەڕەك‌و گۆڕستان تێکەڵ بێ.. ئەوەندە نزیك کە مردوو لە زیندوو جیا نەبێ.. هەرهەموو حەزیان دەکرد کفن دادڕن‌و دوو پێیان هەبێ‌و جورئەت بکەن بگەڕێنەوە نێو کۆشك‌و کەلاوەکان.. بچنەوە نێو ئاشناو رۆشناکان.. وەلێ تازە تەواو..

تـەواو.. نـەما سەراسـووی گەڕەکـەکانی دی، ئـەو وەختـەی مـەرگ ناشیرینی کردن..

مارلین لە رووخساری تەم لێنیشتووی یەکە بە یەکەی ژنەکان ورد بـۆوە، دەیزانـی چـەند هـیلاك بـوون لـە دونیـا.. هـەر لـەتاو مەینـەتباریو زەبـری زەمانـە پـشتیان شـکاو دڵیـان شـەقی بـردو مردن.. دەموچاوەکان غەریب نین.. دیبوونی لە کوێرە گوندەکان.. لـە شارۆچـکە بـە خـەم سیخناخەکان.. ئـەو کـچانە بـوون کـە لـە عومری چواردەوە کراسان لە خوم دەنێن، ئەو ژنانەی خەنەی خەم لــە ســەر دەگــرن.. دەنێــو کــەلاوە شــان شــکاوو لــەژێر بانــە داتەپیوەکانو دەواری لە دە لاوە پینەکراو.. ژێر کەپری بەحاڵ بە پێوە وەستاو.. ژنانی قژ هەڵکڕووزاو لەبەر خۆری گەرمەسێردا، قاچ تـەزیو.. پەنجە جێماو دەنێو زوقمو شەختەدا.. گلێنـە رژاو دەنێو کانیلەی کوێرەوەبوودا.. نینۆك هەڵوەریو.. دەست لەبیرکراو دەنێو باخو بێستانو رەزو کێڵگەکان.. بەدەم ئەزیـەتی بژارەوە.. دیونی لە لاڕێ: پشت چەماوە لـەژێر کۆڵی قورسی چیلکەو دار.. شان شکاو لە ژێر گرانیی پەقرەجو تەنەکەی پڕ ئاو.. یان راکردوو بە دوای پاشەڵی مەڕو بزنو کەرو مانگا تا قشپلو قەرسەقولو تەپکـەی ریـخ کۆوەکـەن.. زەردو خــەمزەدە لــەو ژوورانــەی بــە درێــژایی شــەوانی زسـتان دڵۆپـە دەکـەن.. مـاڵانی پـڕ لـە منـاڵی باریـكو بنـێس.. لـیکنو جـیقنو چڵمن.. سـەرو کەللـە رانـەگیراو بەسەر ملی باریکەوە، پتر دیقەتی دا.. خەم کردبوونی بە خوشکی یەکدی، لەسەر سینەی چەند کچێك شەبەقی دەم کراوەو برینی گەورۆنەی بینی کە جێی خەنجەر بوونو تا ئەو حەلـەش خوێنیـان

لێـدەتکا.. لێـرەو لـەوێ.. چـەند ژنێکـی تـەوێڵ تـەقیو بـە زەبـری گوللـە، پۆلێـك لـەو کچانەی هـەر بـە جحێلی سـەریان سـپی ببـوو.. هـــەر دەتـــوت پۆلـــێ کۆترەباریکـــەی دەنـــووك پـــڕ خـــوێنن‌و هەڵنیـشتوون.. هەنـدێ لـەو پـیرە کـچانەی هـیچ بـۆرە پیاوێـك بـە ڕێکـــەوتیش لـــە دەرگـــای دڵـــی نـــەدابوون.. بـــە حەســـرەتەوە.. حەسرەتی تەنیا جێمان بە سکیانداو مردن.. شەرمێکی ئەبەدییان دەتکان.. لەتاو فەوتانی ئەو پەردە پیرۆزەی کچێنی کە تا پیری پاراســتبوویان، کەچــی کرمــە ئابڕووبــەرو هیــچەکانی نێــو گــۆڕ تەقاندبوویان.. ئەوەتان ئەو ژنانەی بەسـەر مناڵـەوە مردبوون‌و بە دامـــێن‌و تەشـــك‌و تیرێـــژی خوێناوییـــەوە تـــوورەو مانـــدوو روونیـشتبوون.. بـە فرمێـسك‌و ئارەقـە تـەڕ تـا سـەر ئێـسقان، ئـەو کـچانەش لـەوێ بـوون کـە قـەت ئاسمانیـان نـەدیبوو، چونکە هیچ تاوێـك روویـان نـەهاتبوو سـەر هـەڵبڕن.. چ بـە ترسـەوە لـە جـووت مەمکی خۆیان دەڕوانی کە وەك دوو هەرمێی کرمێ یاخود بەهێ" رزی بوون.. لە تەرقییان نەیاندەوێرا لـە ژنێکـی فامیدەو حـەکیمی وەك مارلین بپرسن: ئـەرێ ئـەم دوومەڵـە زلانـە.. ئـەم قونێرانـە چین کـە لەسـەر سینەمان رواون؟ شیرێکی زەردباو وەك کێم‌و زوون لـە گۆی مەمکانەوە دەتکاو بێهوودە دەڕژا.. تا سـەر ناوك‌و خـوارتر.. جۆگەلـەی دەکـردو دەڕژایـەوە نێـو ئـەو برینـە ئەبەدییـەی ژێـر مووسـڵدان، سـەری هـەڵبڕی‌و لـە دوورتـرین بازنـەدا چـەند ژنێکـی گەلە خاتوونی بینی، دەست‌و پێ بەفرین، غـەریب بـەو گۆڕستانی کچ‌و ژنـە خۆشـی نەدیـدەو مەینەتبارانـە.. ئەو خانمانـەی تـا ئـەو حەلـەش مـەرگ زاتـی نـەبوو نـازو هـەوایان بکـوژێ.. بـێ ورتـە لـە

مـارلین رادەمـان و بـەغیلییان بـەو قـژە زەردەی دەبـرد.. وردتـر روانـی.. هـەموویانی بینـی: ئـەو خوشـکانەی لـە حەسـرەت بـرا جوانەمەرگەکانیان، ئەو دایکانەی لە حەژمەت کوژرانی یەك لەدوا یەکی کوڕەکانیـان وەك ساج ڕەش داگـەڕابوون، ئەو ژنانـەی لـەتاو سـەفەرو سـەرهەڵگرتن و دڵڕەقیـی پیاوەکانیـان لـە سـەمایەکی شـێتانە نەدەکـەوتن، هەریەکـەو جـەرگی ڕەشـی خـۆی وەك پارچـە گۆشتێکی زیاد دەرهانی بوو.. لەسەر لەپان رایگرتبوو.. بازنەی مێـشوولەی شـەو نواڵـەی دەوری سـەریان بـوو.. لـەبری فرمێـسك خوێنێکی ڕەش لە چاوانیان دەڕژاو کفنـی بەریان وەك عـەبا ڕەش داگـەڕابوون.. ئـەو کفنانـەی لـەتاو کـزەی شـەو وەك سـاریی ژنـە هیندییەکان لوولی دابوون.. ئەو کچە عاشقانەی مـردن و نەگەیـشتن بە مراز، ئەو ژنانەی بە داخ و ڕقێکەوە لێوانی خۆیان دەکرۆشت و گازیان لە مەچەکی خۆیان دەگرت.. سەریان بە کێلەکانـدا دەکێـشا چونکە نابەدڵ بـە شـوو دران.. ئـەو ماچانەیان تـف دەکـردەوە کـە بـەزۆر کـران.. هەرهـەموو لـە حەژمـەتان دڵـی خۆیـان بـە قێـزەوە دەکرۆشـت کـە تـا ئـەو دەمـەش لـە لێدان و کوتـەکوت نەدەکـەوتن.. ئەو دڵانەی بێ فایدە خوێنیان رژاندبووە نێو هەرهەموو ئازای ئـەو لەشـانەی گـشت پارچـەکانی لێکـدی ترازابـوون.. بـەزۆر بەیەکـەوە پەرچکرابوون.. وای لەو هەموو لەشانەی بەر نـەفرینێکی ئەبـەدی کـەوتبوون.. هەنـدێکیان لـەتاو تـاڵیی بـەجێماو لەسـەر زمـانی شـەقاربوویان، تـاڵیی زەمـانێکی زووتـر لـە هەنووکـە زۆر شـێتانە زمانیان لە کێلی سـەر گۆڕەکان هەڵدەسوویی.. دەیانخواسـت بـەو تامـە سـوێرەی خـوێن" تـاڵیی عـومرێکی تـاڵتر لـە ژەقنـەبووت

بمـرێنن.. یـەکێك لـە ژنـەکان بـەردەوام لـە خـەمی ئـەوەدا بـوو ئـەو منداڵـە نیـوە زینـدوو.. نیـوە مـردووەی نـاو سـکی هێـورو هـێمن بکاتـەوە کـە بـە لەقـە، لێکدالێکـدا، تونـد لـە ناوەوە را لـەو پێستە کشاوەی سـکی دایکـی دەداو گریـانی بێئامـانی عەرشـی فەلـەکی دەلەرزانـــد.. دەیویـــست هـــەتا زووە بێتـــە دەرێ.. بـــە چـــەپۆکە چـکۆلەکانی لــە ســەری خــۆی دەدا.. دایکــەش بــەدەم بــەرەژانی قورسەوە دەگریاو لەو دەڵەمە هارەی ناو منداڵدانی دەپاڕایەوە:

(**ئاخر بۆ کوێ رۆڵە گیان.. بـۆ کـوێ دێـی؟ مەگـەر نـایزانی ئێـرە گۆڕستانە کۆرپەکەم؟**).

مارلین بەهـەر چوارلادا غـاری دەدا، نەیدەزانی کامیـان هێـورو هێدی بکاتەوە، بە فریای کێ بکەوێ؟.. ببێ بـە مامـانی ئـەو ژنـەی لـەتاو بـەرەژان خـۆڵ دەخـوا یـان ئەشـکی خـوێنینی ئـەو پیرەژنـە بسڕێ کە بە دیار گۆڕێکی خاڵی و سەرواڵا خـۆڵ بە سـەری خۆیـدا دەکـا.. بینـی وا هەنـدێکیان لـە شـەرم و حەیبـەتا گەڕانـەوە نێـو گۆڕەکانیان.. بە پڕتاو غاری داو هـەردوو دەستی ئـەو ژنـەی گـرت کە گۆڕێکی هەڵدەدایەوە.. وتیـان: لێـی گـەڕێ.. شـەو نییـە گۆڕێك هەڵنەداتـەوە.. بـۆ کـوڕە کوژراوەکـەی دەگـەڕێ.. لەهـەر چـوارلاوە چەندین ئافرەتی کوێرو نابینا هاتن و ساتمەیان لە کێڵی گۆڕەکـان دەکـرد.. لەپـەو روو دەکـەوتن و چـەناگەی وردیـان شـەقی دەبـردو دەتەقین.. زامار دەبـوون بـەو کێڵـە بەردانـە، چـەند ژنێکـی دیکـە بـە شەلەشەل دەهاتن و دەلەنگین، قژو.. بـرژانگ و ئـەبرۆ سـووتاو.. چ بە زەحمەت خۆیـان بەکێش دەکـرد.. وێ دەچـوو لـە گۆڕسـتانێکی زۆر دوورەوە هاتبن.. لە ئاپورەکە نزیك بوونەوەو روونیشتن.. قاچ

پـەڕیوو دەسـت قرتـاو.. ئـەو ژنانـەی لـە ترسـی بۆمبابـاران‌و کیمیابـاران‌و ئـەنفال‌و داتـەپینی ئاسمانـەکان فریـای جووجەڵـەو مریشك‌و منداڵـەکانیان نەکـەوتن.. هەرهـەمووش لێکدی دەچـوون.. ئەوانـەی کـە لەوپـەڕی گۆڕسـتانەوە دەهـاتن‌و بێئاگـا لـە تکـاو پاڕانەوەی مارلین پڕ بە گۆڕستانەکە دەیاندایە زریکە.. زریکەیەك ئـاو لـە بنـی دەریاکـان بێنێتـە لـەرزە.. ئەرخەوانـەکانی دەوری گۆڕسـتان رووت بکاتـەوە، قیـژەو هـاوارێکی تاسـاو لێـرە.. لاوانەوەیەك لەوێ.. گریەی بێئامـان.. سـەمای مـەرگ‌و لـەخۆدان.. نرکەو ناڵە.. سـەردولکەی دڵ پڕووکێنـی وا مەگـەر هـەر تـەنها ژنـە جـەرگ سـووتاوەکانی دەشـتی هـەولێرو گـەرمیان ئـاواهی بـەدەم شـینەوە ئەسـتێران بـڕژێنن.. ژنێـك دەسـتی خسـتە سـەر کـڵاوەی شانی مارلین‌و پێی وت:

(بۆچ حە پەساوی؟ مەجلیسی خەم‌و شین‌و واوەیلای هەموو شەوێکمان ئاواهی گەرمە، لێرە بیت هەر شـەوەی سـەد جـاران دەمریـت.. زووکـەو ژێریان کەوە.. دەنا هەر ئێستا کابرای مجێورو کێڵتاش‌و گۆڕهەڵکەنەکە دێن بە قامچی‌و دار حەیزەران پشتی رووتمان ئاگر دەدەن‌و بەزۆر تا نێو گۆڕەکان دەمانبەنەوە.. لەوەدایە وەك شەوانی دیکە هەنـدێ لـە پیـاوە مردووەکان لەتاو وەڕسی‌و خەونی ناخۆش‌و خەوزڕان بێنە دەرێ‌و تێمـان کەون.. ئەوسا هەر بە قژڕاکێشان دەمانبەنەوە نێو چاڵەکان).

(جا کامەیان ژێر کەمەوە؟ ئەو هەموو ئافرەتە نەگبەتە لـە کوێـوە هاتوون؟ پێم ناڵێن چۆن جێتان بۆتەوە؟).

(غافڵ مەبە.. هۆ شەکرەژن.. هاتنی خەمخۆرێکی وەك تۆ وایکرد لە هەموو ژنە مەینەتبارەکانی نێو گۆڕستانەکانی دیکـەش بگێڕینـەوە.. چ

دوورو چ نزیك).

(تۆ چیت دیوە؟ تۆزێکی تر کە شەو رابکشێو.. وەختێ باوكو براو کوڕو مێردەکان خەوێکی قووڵ دەیانباتەوە.. هەرهەموو ژنانو کچانی ئەم دەوروبەرە بە دزییەوە دێنە نێو مەجلیسی خەمو دەردو شینەوە).

(زیندووەکانیش؟).

نەیانهێشت ژنە وەڵامی مارلین بداتەوە.. سێ سێو چوار چوار دەهاتنو دەیانپرسی:

(ئەرێ دوای مەرگی ئێمە دونیا چی لێ بەسەر هات؟ چ بڕ چاك نەبووە؟).

(نەوەڵلاهی.. خەرا پتر بووە.. بۆ ئێمە هەر ئەو دونیا ناشیرینەی جارانە).

(ئەرێ تا ئێستاش پیاوان وەك جاران بەردەبنە یەکدی؟).

(ئۆ هۆو.. هەر دەڵێی میرات بەش دەکەن).

(تۆ ژنێکی گەلێ هۆشمەندی.. پێمان ناڵێی: پیاوان بۆ ئەوەندە حەزیان لە خوێنە؟).

(ئەوان لەسەر شەڕ پیر بوونو پیشەیانە، تازەش لە باوەشی ئێمەدا مناڵ نابنەوە.. ئەوان یەکدی دەکوژنو ئێمە رەش دەپۆشین).

دواجار مارلین نازپەروەرانە لێیان پاڕایەوە کە شەوی تر لە بەردەمدایەو با بەس بێ پرسیارو وەڵام.. با بەس بێ گریەو زاری.. ترسا پیاوەکان لەو خەوە قووڵە رابن.. ئاخر خۆ ئەوانیش کەم ماندوو نین.. پێی وتن:

(وەرن دەورم دەن.. با بە دزییەوە.. هەر خۆ بە خۆ گوێ لە یەکدی بگرین.. با پیاوان نەڵێن: ژنان بۆ هەمیشە، چ مردوو بن چ زیندوو، بێ

حەشرو نەشرن.. وەرنە پێشێ).

ژنەکان بە سەرسامییەوە لێکدی رامان.

(گوێ لە خەممان بگریت؟).

(ئەدی..).

(وەیش چ ژنێکی بێخەمو خۆش مەشرەف دیارە).

(ژنینە سەیری کەن.. هەر دەڵێی شازادەیەو خەندە لە لێوانی ناکەوێ).

(نایکەم من رقم لێیەتی، بە شۆخیی خۆیەوە دەنازێ).

مارلین بە سووکە سکالآیەکەوە پێی وت:

(لە پاش مەرگو دەنێو ئەم وێرانەیەدا بۆ ئێمە عەییە رقو کینە.. "عیسا" پێمان دەڵێ: یەکتریتان خۆش بوێ.. بیرتان نەچێ ئێمە تا قیامەت هەر تەنیاین).

ژنێك هەڵیدایە:

(ئەرێ خانمی مەزادار تۆ نازانی کەی قیامەت دێ؟).

(بۆ دەپرسی؟).

(ئاخر من بێزار بووم لە چاوەڕوانی).

مارلین خەنییەوەو پاش تاوێك لە رامان وتی:

(جا ژنینە ئێوە کە لە دونیا بوون چ رۆژێکتان قیامەت نەبوو؟).

هەرهەموو دەستیان بە سینەدا داو وتیان:

(ئەشهەدوو.. وابوو..).

مارلین تێهەڵچووە:

(خانمینە قەت بە رواڵەت فریو مەخۆن.. منیش وەکو ئێوە خەمم زۆرە.. خەمانی ئێوەش سەربار.. هەمیشە بزەم لەسەر لێوان بوو تا دڵم

شەق نەبا.. بەڵام چی بکەم؟ دواجـار خـەمی نـاقۆڵای ئێـوە دڵـی منـی دوولەت کرد).

(تۆ ژنێکی لایدەو غەریبی.. چیت داوە لە خەمو دەردی ئێمەمانان؟).

(چی بکەم؟ خولقەکەم وایە.. خـەم لـە ژنـی بێکـەس و مەینـەتبار بخۆم).

(جا تا کەی حەوسەڵەت دەبێ گوێ لە دەردەدڵی ئێمە بگریت؟).

(تا دوا چیرۆکی دوا ئافرەتی ئەم گۆڕستانە.. ئەمن فریا نەکـەوتم گوێ لەو هەموو ژن و کچانە بگرم کە دیمن.. خۆ من حەزم نـەدەکرد ئـەو ژنە بێپشتو پەنایانە جێ بێڵم.. تۆ بڵێی دوای خۆم کـەس هـەبێت وەك من خەمیان بۆ بخوات؟.. چ قەیدییە.. چاوەڕێی ئەوانیش دەکـەم.. خـۆ من تازە بووم بە میوانی هەمیشەییتان.. تا ئەو حەلە حەز دەکـەم هـەر شەوەی یەکێکتان دەردەدڵی خۆیم بۆ بگێڕێتەوە).

(وای کە ژنێکی بە میزاج و حەوسەڵەیە).

(پشوو درێژە..).

(میهرەبان و دڵئارام.. هەر تاوێ بوو لەمەوبـەر هـۆن هـۆن دەگریـا بۆمان).

(قسە هەر دەڵێی گوڵە و لە زاری دەکەوێ).

(بێشك کە لە دونیا بووە بەم لەبزە شیرینەوە سەد پیاوی حـەیران و سەرگەردان کردووە).

(ئەوە یەك.. من بە حەیاتم شەکرەژنی وام نەدیوە.. هەرهەموومانی غافڵاند).

(چ شیرین سەران بادەداو چ جوان تێدەفکرێ).

(ئەتۆ سەیر.. چ خەمڕەوێنە.. ئەم گۆڕستانەی ئاوەدان کردەوە).

مـارلین لێگـەڕابا تـا بەرەبـەیان ستایـشیان دەکـرد.. قـسەی پێبڕین:

(**تەریقم مەکەنەوە خانمینە.. منیش ئافرەتێکم وەك ئێوە.. دەزانن من بۆچی نەچوومەوە وڵاتی خۆم؟**).

هەرهەموو بە یەك دەنگ وتیان:

(**نەوەڵلا**).

(**پێم وتن: تا گوێم لەسەرگوزشتەو مەراقی دڵی هەرهەمووتـان بێ.. دەی دەورم دەن شەو درەنگە**).

هێدی هێدی ژنان و کچانی حەسرەت دیدەو لێو بەبار هێـورو سارد دەبوونەوەو لێی دەچوونە پێشێ.. چەند هەڵقەیەك نەبێ کە هێشتا لە کەشکە ئەژنۆی خۆیان دەداو لـەژێر لێوەوە بە نەغمـەی حـوزنی تازیـەبارەوە جگەرسـۆزانە دەلەنگینـەوەو دەلالانـەوە، بـە نیازی پاکی ژنێکی فامیدەوە لێی پرسین:

(**ئەرێ وەختێ لە دونیا بوون هیچ کەسێك گوێی لە قـەهرو مـەراقی ئێوە دەگرت؟**).

کردیان بە هەڵلا:

(**نەوەڵلا**).

(**نە بە کەلامی خوا**).

(**چما دەوێراین قسە بکەین؟**).

(**چما تۆ پیاوان ناناسی؟**).

مارلین بە پەلە لە غەڵبەغەڵبی خستن:

(**دە من لێرەم تا گوێ بگرم.. لە هەمووتـان**).

(**بۆ چیتە؟ تۆ بۆ خۆت بە ئێمەوە خەفەت خان دەکەی؟**).

(پرسیاری ترم لێمەکەن.. تاوەکو بڕوام پێبکەن.. با من لە چیرۆکی ژیانی خۆمـەوە دەسـت پێبکـەم.. چـونکە ئەمـشەو مـن لــە هـەمووتـان غەمگینترم.. من دەزانم وا نەبێ ترس و شەرمتان ناشکێ).

کچێك بەدەم لێوەلەرزەوە دەستی رادەوەشاندو دەیوت:

(سەد شەوی تر قسە بکەی.. من نهێنیی دڵی خۆم بۆ کەس ناڵێم).

هاواریان لێکرد بێدەنگ بێ و قسە بەو شەکرەژنە نەبڕێ.

مارلین زوو هەڵیدایە:

(تا من لێرەم کەس خۆی لەوی دیکـە تـووڕە نـەکات.. دڵڕەنجـانی زۆرتـان دی لە دونیا.. ئیدی با بەس بێ زویربوون و دڵشکان).

(قسەکەت تەواو کە سەردەستەی خانمان).

(ئەمشەو من زۆر پەرێشانە حاڵم.. وای کە دڵم پڕە.. ناشـوێرم لـە ترسی ئێوە بۆ خۆم بگریم.. ئەمشەو "پیتەر"ی مێردم بەتەنیایـە.. لـە ماڵە خنجیلانەکەی خۆماندا بیر لە من دەکاتــەوە.. هـەر بـە یـادی مـن پێکێك شەراب دەخواتەوەو گوێ لەو مۆسیقایە دەگـرێ کـە هـەردووکمان حەزمان لێدەکرد).

ژنێك بە تەوسەوە لێی پرسی:

(گوێ لە مۆسیقا دەگرێ؟).

(هەڵبەت).

(دونیای ئێوە سەیرو سەمەرەیە).

(پیتەر گوناهە.. من حەزم نەدەکرد وازوو جێی بێڵم.. تێرمان لێکدی نەخوارد.. ژیان چ کورتە بۆ خۆشەویـستی.. چ سـەفەرێکی بــە پەلـەی نیوان رەحمی دایکمان و ئەم گۆڕە بوو.. لە تاریکییەوە بۆ تاریکی).

(دیارە خۆشت دەویست؟).

(ئۆ هۆو.. باس ناكرێ).

(خۆشی دەویستی؟).

(لە من زیاتر ژنێكی تری نەدەبینی).

ژنێكی دیكە لێی هاتە پێشێ و پێی وت:

(بێشك منالّی جوانت لەو پیاوە هەبووە!).

(نەخێر).

(بۆچی.. سكوزات نەكردووە؟).

(نا.. منو پیتەری مێردم بڕیارمان دا كە تا دونیا ئاواهی پیسو بێفەڕ بێ.. سوێندمان خوارد كە منالّی تیا نەخەینەوە.. منالّ خستنەوە لەو شێتخانەیە شێتییە).

بە سەرسامیو زار داپچڕینەوە هەرهەموو ژنەكان لێكدی رامانو پاشان كردیان بە هەراو هۆرایەك نەبێتەوە:

(های.. ئەوە چییە.. یانی چی.. بۆ.. چما چی بووە.. قسەی بێمانا.. درۆ دەكا.. نەزۆكە.. خۆی یان مێردەكەی.. تووخوا كەی ئەوە قسەیە.. وس بن.. قیڕەتان بڕێ.. ئەی وەكو ئێمە.. هەریەكەو كۆشێك هەتیومان لەو دونیا پیسو بێڕەحمە بەجێهێشتووە!).

مارلین لەسەرخۆو هەر بە دەست ئیشارەتی دان كە ئیدی هێور ببنەوە.. تا دواجار تەواو خامۆش بوون، لەپڕ زرنگانەوەی دەنگی كچێك خامۆشیی شكاندو تكای لە مارلین كرد:

(دە زووكە چیرۆكی ئەو حەزەی خۆتو مێردەكەتمان بۆ بگێڕەوە).

مارلین پشتی دا بە كێلێكەوەو چاوی بە ناو هەمواندا گێڕا.. ئاخێكی ساردی هەڵكێشاو وتی:

(ئاخر بە مەرجێك ئێوەش شەوانی دواتر لە عیشقی خۆتانم ئاگادار

کەن).

کردیانەوە بە ورتەورتو دەست بەیەکدادان:

(وای لە خۆمان نەگبەتێ.. سەر بە هەشێ.. هەناسە ساردێ.. خوشکم چیمان کردووە.. چیمان دیوە تا بۆتی بگێڕینەوە.. سوێند بە جوانیت لە هەناسەساردی پتر هیچمان نەدیوە..).

(خەمتان نەبێ.. من فێرتان دەکەم چۆن لە دەردەدڵ بدوێن).

هەرهەموو لێیان پرسی:

(ئەرێ بە راست جوانێ.. ناوی تۆمان نەزانی).

(مارلینی خوشکتان.. خوشکی بچوك.. باش ئەزبەری کەن.. مارلین.. دەشتوانن پێم بڵێن مریەم.. کچانو بێوەژنە بارزانییەکان هەر بە "مێرەم" بانگیان دەکردم).

هەرهەموو وتیان:

(ئەڵلاە کە ناوێکی پیرۆزە.. خوشکی گەورەمانی مریەم.. خوشکی گەورەی.. گۆڕستانت رووناك کردەوە).

یەکێك لە سەرەژنەکان، بە دەنگێکی زۆر نێرەوە، دلێرانە هاواری لێکردن:

(ئادەی ژنینە واز لە منەمنو سەردولکە بێننو وەرنە پێشێ.. مریەم قسەمان بۆ دەکا.. شەو ساردی کرد.. دەوەرن با بچینە پاڵ یەکدی تا گەرممان بێتەوە).

(مارلین)یش پتر کفنەکەی لە خۆیەوە وەرپێچاو.. وتی:

(دەی وەرن گوێم لێبگرن.. گوێ لەو عیشقە گەرمەی منو پیتەر.. حەزێکی ئەوەندە گەرمە سەرماتان بیر دەباتەوە.. ئەوەن ئاوەدان سامی گۆڕستان وەلا دەنێ.. حەزم نییە ئەمشەو هیچ ژنێك لە بەردەمما بگری..

شەوانی دیکەمان زۆرە بۆ شین و شە پۆڕان.. بۆ گویگرتن لە کۆست و خەمان.. دەی لیم نزیك وەکەون.. هیدی هیدی گوێ بگرن).

ژنان و کچانی حەسرەتکیش و خۆشی نەدیدە بە چەندین هەڵقە و بازنەی سپی پۆشان دەستیان نایە ژێر چەنەی خەفەت و بوون بە شوورەی دەوری مارلین.. ئەویش وەك چڵە نێرگزێکی چاوتەڕ کە کەوتبێتە ناوەڕاستی چەندین ڕەشەڕێحانەی ئاو لێبڕاو و مل بەلارەوە.. نەرمە نەرمە زاری پشکووت.. ورد و جوان.. شیرین شیرین.. کەوتە گێڕانەوەی چیرۆکی نەبڕاوەی ڕۆژانی عیشق و.. شەوانی ئەڤین.

پاییزی

(*1996*)

www.dengekan.com

www.dengekan.com